

Adesua 17: Enam Abɔnten Fie Muka So!

Nsem Foforo a Ewo So Paa

Yesu siesie nea abubu — ɔmu ne ɔhɔho.

Ɔfapem a Ewo Asɔredan Mu

Mark 2:1-12

Asem Foforo a Ewo Bible Mu

“Yesu Kristo te saa ara nnera, nne, ne daa nyinaa.” (Hebrifo 13:8, NA-TWI).

Nneema a Yɛpɛ sɛ Mmofra Bɛyɛ A Wɔbetumi Akan:

- Mmofra bɛtɛ ase sɛ Yesu wɔ tumi sɛ ɔbɛsa yɛn akoma ne yɛn nipadua yare nyinaa.
- Mmofra bɛnim sɛ Yesu fa yɛn bɔne kyɛ efisɛ ɔɔɔ yɛn kɛsɛ.
- Mmofra bɛkaɛ sɛ ɔhaw biara nni hɔ a ɛyɛ kɛsɛ sɛ Yesu ntumi nsiesie.

Nneema a Eho Hia Ma Akumaa Kuw:

- ☐ Bible
- ☐ Din nhoma a wode kye
- ☐ Aduane ketewa biara ma abofra biara

Dwumadi: “Nea Eye Den Sen?” Ahoeka

- ☐ Printout 1, baako ma akumaa kuw biara

Dwumadi: Akoma ne Nipadua Yare Ntam Ahoeka Dwumadi

- ☐ Printout 2, nsem a wakyerew wo krata a ekyere nipadua yare (te se, “nan abu,” “anifurae,” “fifiri”)
- ☐ Krata a ewo akoma haw (te se, “abufuw,” “ananmusem,” “nsennennen,” “atua”)
- ☐ Dote krataa anaa mframa abien: “Nipadua Hia Se Wosa No” ne “Akoma Hia Se Wosa No”

Dwumadi: Kyew Bonefo Dwumadi: Hwee Suma No Gu

- ☐ Akumaa nkotoku ketewa anaa tote bag
- ☐ Printout 3, nsem a wakyerew wo krataa te se: ananmusem, ye bone, nsennennen, okoromfo

Nneema a Eho Hia Ma Kese Kuw:

- ☐ Bible
- ☐ Ntama anaa epono ketewa (ma onipa a nye mmere ne sen)
- ☐ Ahoma anan (ma wode besoa epono no)

Nneema a Wohia Ama Agoro:

Agoro: “To Kotoku no Famu” Ntem-Ntem Ho Dwumadi

- ☐ Kotoku anaa mfikyifuw ketewa
- ☐ Ntaadee a wode bo oman-kura mu anaa nneema a nye duru (senea “onipa a nye mmaboroni no”)

Agoro: Hena Na Ebetumi Asian? Ntemntem Agoro

- ☐ Tape a wode bo fam (senea wobeye “balance beam” wo fam so)

Agoro: Kotoku Ho Nkonsankonsan (Adwumadi a Yeye Ntam)

- ☐ Ntoma kese
- ☐ Kotoku anaa ntoma akese (baako biara ma akwan no mu akuw)

Akumaa Kuw Mmerɛ 1

Mmerɛ: 15

Kyɛ din nhoma ne aduane. Paw dwumadi baako a mobeyɛ bere a mmofra redidi wɔn aduane.

Kyɛ Ne Tie

Paw 1

Bisa mmofra sɛ wɔkyerɛ wɔn da a ɛkɔɔ yie ne nea ɛkɔɔ mmerɛw (nea ɛyɛ anigye ne nea ɛyɛ yaw a ɛkɔɔ wɔn da anaa nna a atwam).

Paw 2

Bisa mmofra sɛ wɔyɛ akwan mu sɛ wɔbɛkyerɛnea wɔte nka nne fa “Ɛyɛ Den Wɔte Nka?” mfonini kɔbere no so.

Mpaebɔ Mu

Boaboa mpaebɔ nsemmissa fi mmofra ho. Ɔkyerɛkyerɛfo anaa abofra betumi abɔ mpae ma kuw no nyinaa, anaa ɔkyerɛkyerɛfo betumi apaw mmofra abien na wɔmfa wɔn ho nsa nko mpaebɔ mu.

Nsem a Yɛbɛbisa wɔ Mfiase:

- **“Wɔakɔ bere a wokɔɔ bisa mmoa fi adamfo ho anaa? Den na esii?”** (Ma mmofra bere sɛ wɔbɛka wɔn nsem)

“Bere bi, yehia mmoa bere a yen ho ayɛ yen den, pɛpɛɛpɛ sɛ ɔbarima a ɛwɔ Bible adesua nne yi. N’adamfo bɔɔ no mmoa kɛse paa, na yɛbɛsua sɛnea Yesu bɔɔ no mmoa kɛse sen nea yɛhwɛ.

Yesu yɛɛ ade anwonwade, na akyire no ɔyɛɛ ade a Onyankopɔn nko ara betumi ayɛ! Ɛnne yɛbɛyɛ dwumadi bi a wopɛ sɛ wopaw nea ɛyɛ den sen.”

Dwumadi: “Nea Ɛyɛ Den Sen?” Ahokeka

Asem a Ɛda Akyirikyiri: Sɛnea yɛbɛboa mmofra sɛ wɔbɛyɛ adwene mu nhwehwɛmu na wɔayɛ wɔn ho sɛ wɔte ase sɛ Yesu tumi kye bɔne kɛse sen sɛ ɔsa nipadua yare.

Nneɛma a Ɛho Hia:

- ☐ Printout 1A, Printout 1B, nsem a wɔakyerɛw sɛ (“Paw A” ne “Paw B”) ma mmofra bɛkɔ nea wɔpaw so.

Kenkan “Nea Ɛyɛ Den Sɛn?” nsemmissa biara a ɛwɔ Printout 1A no mu. Bisa mmofra sɛ wɔkɔ kɔgyina krataa a ɛkyerɛ nea wɔpɛ (Paw A anaa Paw B). Twa Printout 1B mu mprensɛ na fa Paw A ne Paw B no hyehyɛ ntam anammɔn bi mfi akumaa kuw ho.

Wɔnsesa nsem a ɛda nsemmissa biara akyi sɛnea enti nti dwumadi bi yɛ den sɛn nea ɛfoforɔ.

Mfeaw:

“Dwumadi bi mu nsem yɛ den, nanso Yesu yɛɛ ade kɛsɛ sɛn! Wɔ yɛn nsem nne yi mu, ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛsa onipa ne sɛ ɔbɛkyɛ bɔnɛ. Bɔnɛfo kyɛ yɛ anwonwade kɛsɛ paa efisɛ ɛde yɛn bɛn Onyankopɔn daa nyinaa.”

Kese Kuw

Mmerɛ: 10–15

Ma mmofra akwaaba wɔ Crossroads na ka kyere won se w'ani gye ho se wɔba nna yi.

Paw a Wobetumi Aye Mfiase:

“Hwan ne Yesu” Frɛ Ne Mua Mu Mmuɛ

Mpaebɔ Nkyerɛkyerɛ: “Onyankopɔn, Mede Me Nida Ma Wo Se...”

(Susuw ho se biribi pa bi wɔ woabrɔɔ mu nne — adamfo, wo abusua, biribi a w'ani gye ho, anaa biribi ketewa te se aduane ketewa a wɔpɛ.)

Dwom Foforo Mfiase: “Victory” Go Fish nkoa

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmofra se se wɔto won ani na wɔde won nsa bɔ mu a, eboa ma won adwene ka ho na won ho renhyɛ nkurofo a wɔwɔ won ho abutuw.

Nsɛm a Wobisa Mfiase:

- **“Dɛn ne ade kese a eyɛ den a woyɛ?”** (Ma mmofra kakra nkasa)

“Yen nyinaa yɛ adwuma bi a eyɛ den. Bere bi wɔwɔ ho a yɛka se nea yɛwɔ se yɛyɛ no yɛ den paa, eyɛ mpo sɛnea ebɛyɛ no ho da ho.

Nea eyɛ anwonwade ne se, se yɛkasa fa Yesu ho a, yɛbesua se Yesu betumi aye nneɛma a eyɛ se enyɛ yiye.

Seesei mehia nnipa a wɔpɛ se wɔyɛ ade a eyɛ den.”

Fa ntama anaa epono ketewa a wɔde ahoma anan asɔ mu. Paw won anan a wɔbesoa “ɔbarima a ɔyɛ paralytic” (abofra foforo) afa adan mu abɔ ne ho ho mmere baako anaa mmere mmienɛu ansa na wɔde no beba anim na wɔde no behyehyɛ fam.

Asem: Yesu Sa Na ɔkyɛ

“Ennɛ, yɛbɛte asem anwonwade bi a Yesu sa ɔbarima bi yare, nanso ɔde nea eyɛ kese sen asan no maa no!”

Kenkan Mark 2:1–6 wɔ mu kasa.

Dwumadi: “Kɔ Kɔda Mframa Ho!”

Asem a Ewɔ Akyirikyiri: Boa mmofra sɛ wɔbɛhwɛ nsem titiriw a ewɔ asem no mu, na wɔn mu bɛkɔ mframa a ɛho hyehyɛ sɛnea wɔn mmuae te. Boa wɔn ma wɔkae sɛ Yesu betumi sa yɛn nipadua ne kyɛ yɛn bɔne — na ɔhaw biara nni kɛse ma no!

Nhyehyɛ: Wubetumi apaw nsenkyerɛnne a wode bɛkyerɛw ahyɛ mframa no ho, anaa wubetumi akyerɛ mframa no na frɛ wɔn din bere a worekɔ. Kyerɛ mframa biara a ewɔ adan no mu din a ɛyɛ ɔkrɔma:

- **Mframa A**
- **Mframa B**
- **Mframa C**
- **Mframa D** (sɛ ɛho hia, gye ho fi nsem a wubebisa)

Akɔnsɔm:

Kenkan nsem a ɛyɛ multiple-choice a ewɔ mmuae 3–4.

Mmofra bɛpaw wɔn mmuae wɔ akɔ mframa a ɛyɛ ɔkrɔma a ɛbɔ mmuae no din (A, B, C, anaa D).

Sɛ wɔakɔ akyirikyiri no a, gyina kakra na kyerɛ nea ɛyɛ nokware no anaa bisa mmofra kakra sɛ wɔkyerɛ adɛn nti na wɔpaw mframa no.

Nsem:

1. **“Adɛn nti na nnamfonom de ɔbarima no brɛ Yesu?”**
 - A) Sɛ ɔbɛte asem bi
 - B) Sɛ ɔbɛsa yare
 - C) Sɛ ɔbɛsrɛ sika
 - D) Sɛ ɔbɛbɔ agorɔ
 - ✓ Nokware: B
2. **“Dɛn na Yesu yɛ kan bere a ɔhunuu ɔbarima a ɔyɛ paralytic no?”**
 - A) Ka kyɛrɛɛ no sɛ ɔnyan
 - B) Maa no aduane
 - C) Kyɛrɛ no bɔne
 - D) Ka kyɛrɛɛ no sɛ ɔmmra akyire
 - ✓ Nokware: C
3. **“Adɛn nti na asɔfo mpanyimfo no bo fuw?”**
 - A) Wɔmpɛ nnipakuw kɛse
 - B) Wɔgyɛ di sɛ Onyankopɔn nko ara betumi kyɛ bɔne

C) Wɔpɛ sɛ wɔsa wɔn nso

D) Wɔyɛ awu

✓ Nokware: B

💡 **Nsɛmma Nkyerɛmu:** Wubetumi apaw sɛ mmofra no de kyenkyenaa biara a wɔhunu no hyɛ wɔn nkotoku mu na wɔde akɔ fie, anaa ma akyerɛkyerɛfo mfa kyenkyenaa no sie na wɔmfa mma mmofra no bere a wɔrehyia awiei. Wubetumi nso de sika ketewa ne sika kɛse yɛ ade a wɔhwehwɛ no, sɛnea ɛbɛyɛ anan sɛ kyenkyenaa.

4. **“Dɛn na ɛkɔɔ akyi bere a Yesu ka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ ɔnyan?”**

A) Ɔtenaa ɛpono no so

B) Ɔbobɔɔ ne ho na ɔkɔɔ fie

C) Ɔnyanee na ɔnantee

D) Biribiara ansesa

✓ Nokware: C

5. **“Wode nea bɛka sɛ ɛyɛ den paa yɛ he?”** (Nokware ne nkontompo nni ho — adwene nko ara!)

A) Sesa obi a ɔntumi nnantew

B) Kyɛ obi a ɔyɛɛ bɔne kɛse

C) Soa adamfo kɔ mfiase so

D) Kasa kyerɛ Yesu wɔ nnipakuw anim

Boaboa mmofra no nyinaa bio wɔ Kɛse Kuw ho.

“Ennɛ yɛhunuu sɛ Yesu betumi ayɛ nneɛma anwonwade! Ɔmmaa ɔbarima no nkutoo nyan na ɔnantew — ɔkyerɛɛ no bɔne. ɛkyerɛ sɛ Yesu betumi aboa yɛn akoma ne yɛn abrabɔ. Ɔhaw biara nni kɛse ma no!”

Bisa:

- **“Edɛn na asɔfo akyerɛkyerɛfo no yɛɛ bere a Yesu kyɛɛ ɔbarima a ɔyɛ paralytic no bɔne?”**
- **“Edɛn na Yesu yɛɛ sɛ ɔte nkaɛ a asɔfo akyerɛkyerɛfo no yɛɛ no ho?”**

“Yesu nim wɔn adwene na ɔsa ɔbarima no nipadua yare nso, de kyerɛɛ ne tumi wɔ yare ne bɔne so. Nnipa nyinaa kamfo Onyankopɔn wɔ anwonwade no ne Yesu tumi ho efisɛ obiara anhu ade te sɛ eyi da!”

“Mede kyenkyenaa asie wɔ adan no mu. Mo dwuma ne sɛ mompɛ na munya kyenkyenaa baako. Mompɛ kɔsi sɛ mubenya kyenkyenaa baako, na monsan mmra Kɛse Kuw ho — ɛwɔ kyenkyenaa titiriw baako a ɛwɔ ho nso!”

Ka kyere mmofra no se wɔmmpɛw kyenkyenaa no kosi se wokyerɛ wɔn. Se obiara anya kyenkyenaa a, ma wɔmmra Kɛse Kuw ho bio.

Bisa:

- “Dɛn na wotiee wɔ bere a wonya kyenkyenaa?”
- “Dɛn na wotiee se wunya kyenkyenaa kɛse no?”
- “Wɔkɔ bere bi a wunya biribi a ɛwɔ ɔsom bo paa?”
- “Na ɛye dɛn?”
- “Na ɛye anigye? Anka wode bɛsesaw biribi?”

“Ennɛ yɛbɛtɛ aɛm fa ɔbarima bi ho a ɔhunuu biribi a ɛye sen biribiara — na ɔgyaa biribiara a ɔwɔ de nyae no.”

Mpaebɔ Awiei

Kyerɛ mmofra mpae a wɔda Yesu ase se ɔwɔ tumi se ɔkyɛ bɔne na ɔsa yare. Boa wɔn ma wɔye nsusuwii ho adwuma, na se abofra bi pɛ se ɔgye Yesu se Ne Nkagofɔ a ɔgye no nkwa a, ɔbɛtumi aka ho akyerɛ ɔkyerɛkyerɛfo nne.

Nkɔmmɔbea Ketewa Da 2

Minit 20-25

Kyɛɛ Nokwasɛm Titire: Yesu tumi siesie nea abɔne — mmerɛ ne abɔ mu nyinaa.

Dwumadi: Akoma ne Nipadua Yadeɛ Nhyehyɛɛ Agorɔ

Botae: Mma bɛtɛ ase sɛ Yesu wɔ tumi sɛ ɔbesɔre akoma ne nipadua yadeɛ nyinaa.

Ahohia a Wɔhia:

- ☐ Kratawa a ɛwɔ Nea ɔhaw Bɛyɛ Ma Nipadua (sɛ, “nan mu abubu,” “ani ka,” “yareɛ,”)
- ☐ Kratawa a ɛwɔ Akoma Nsɛm (sɛ, “abufuw,” “ani fufuo,” “fɛrɛ sɛ wɔpo wo,” “ntamgyina”)
- ☐ Adaka abien anaa nhyehyɛɛ abien: “Nipadua Hia Sɔre” ne “Akoma Hia Sɔre”

Akɔyɛde:

Fa kratawa nyinaa bom.

Ma mma no nya wɔn ho kwan sɛ wɔbɛfa kratawa bi, na wɔbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nea ɛka nipadua anaa akoma.

Ma wɔde no nkɔ adaka pa.

Bisa:

- “Yesu betumi asɔre eyi? (Yiw!)”
- “Sɔre bɛn na eyi hia?”
- “Dɛn na Yesu betumi ayɛ ama obi a ɔtɛ saa?”

“Yesu bu yɛn ho nyinaa. ɔtumi sɔre yɛn yaw a ɛda abɔ mu ne nea ɛda akoma mu.”

Dwumadi: Fakyɛ Ntɛmpɛ: Gyaa So Adeɛ

Botae: Mma bɛtɛ ase sɛ Yesu fakye bɔne efisɛ ɔɔɔ yɛn yie.

Ahohia a Wɔhia:

- ☐ Akɔnto so ketewa anaa nkuto

☐ Kratawa a ewɔ nsem se: “atwea,” “ye yen ho bone,” “ani fufuo,” “ye basabasa”

Akɔyede:

Hye nkuto mu kratawa no (anaa nneema ketewa a wode bu so).

Ma mma no nni won ho kwan se wobehye nkuto no na wonam faako ko mpotam.

Se wodu ho a, ma wobue nkuto no na wogyae kratawa no nyinaa anaa “so” no gu adaka a wabo ho din **“Wɔfakye”**.

Se wogyae no, ka se: **“Yesu fakye me efise ɔɔ me.”**

Bisa:

- ☐ **“Ete sen se wode so reko?”**
- ☐ **“Ete sen se wogyae so no?”**
- ☐ **“Aden nti na Yesu fakye yen?”**

“Yen nhia se yesoa yen bone — Yesu fa fi yen so efise ɔɔ yen!”

Kɔ Mmere Mmuɔden Mu

- **“Aden nti na wugye di se Yesu sɔre ɔbarima no nipadua akyire se ɔfakye ne bone?”**
- **“Den na wugye di se ekyerɛ se Yesu betumi asiesie nea abone ‘mmere ne abɔ mu nyinaa’?”**
- **“Woate yaw wɔ wo akoma mu pen, se wopɔw anaa abufuw paa? Den na ema wunye no?”**
- **“Den na wope se Yesu boa wo anaa obi a wope no ho se ɔsɔre no?”**
- **“Aden nti na wugye di se Yesu bu yen akoma ho — enye nipadua nkutoo?”**
- **“Den na eye den wɔ wo ho: se woka se ‘Kafra’ anaa se wofakye obi? Aden nti?”**
- **“Den na ekyerɛ wo se Yesu fakye bone nyinaa — enye nea eye benara?”**
- **“Wotumi kae bere a woyee bone na obi ɔɔ wo ara nso? Ete sen?”**
- **“Se wugye di se Yesu fakye wo a, ebeboa wo senea wutumi bo afoforo?”**
- **“Den na wubetumi aye se adamfo pa te se won a wode ɔbarima no kɔ Yesu nkyen?”**

Wie Bom

Minit 5-10

“Sε mewɔ ɔhaw anaa meye bone a, metumi akasa kyere Yesu — ɔbeboa me na ɔbefakye me.”

Hye Mma No Nkuran Sε wɔnye eyi wɔ fie:

- Hwehwe bere dwoodwooo bosome yi mu (ansana woda, anaa akyire sukuu).
- Kasa kyere Yesu fa ɔhaw baako anaa nea wofi ase a woye ho fɔ.

Mmere Mu Ne Nteaseɛ

Nneema a Wobekɔ Fie: Ma mma no kratawa akoma ketewa anaa adeso bandage a wɔakyerew so:

- **“Yesu sɔre na ɔfakye.”**

Ka kyere wɔn sε wɔde besi baabi a wobenya ho akyiri bosome yi nyinaa sε woka kyere Yesu sε wohia mmoa.

Mpaebɔ To Mu

“Yesu, minim sε wudɔ me. Mesre wo, boa me wɔ ɔhaw yi mu, na fakye me sε mesεm. Meda wo ase sε wuda ho daa me ho.”

- Printi Bible asεm no.
- Sua Bible asεm no wɔ saa nhoma yi mu (Hebrifo 13:8). Hwehwe Agorɔ Nsεm Kae Mmoa.
- Bɔ mpaee ne mma no na gyae wɔn.

Agoro

Mmere: 25 Sima

Agoro: To Kotoku no Famu Ntem-Ntem

Nneema a Wchia:

- ☐ Kotoku anaa mfikyifuw
- ☐ Nhoma-kotokoto anaa ahoden nneema a enye duru (senea "onipa a oye mmaboroni no")

Senea Wobeye no:

- Kyere mmofra akuw a woye anan.
- Akuw biara benya kotoku/ntoma a wode nsateaa aka ho, na wode besoa "onipa a oye mmaboroni no" (nneema a eye ketewa) ako fam no so na wosan de aba, nanso wonnye mfa ngu fam.
- Se wope se eye den a, bo akwan a wofa so wo akonnwa ntam (obstacle course).
- Akuw a edi kan a wode onipa no koo so a wosan de no bae na won ho nsanee mu no di nkonim.

Nkitahodie: Senea nnamfonom no yee adwuma kokoo mu de obarima a oye mmaboroni no bre Yesu no, saa ara na yen nso betumi de yen nnamfo bre Yesu wo gyidie ne mpaeb mu.

Agoro: Nnamfo Nokwafos Ho Nschwe

Nneema a Wchia:

- ☐ Biribiara nni ho

Senea Wobeye no:

- Ma mmofra ye akuw a woye 3-4. Abofra baako biara mu begyina ho se oye "mmaboroni" (orentumi nnko).
- Nnamfo a aka no bekyere no kwan de nsem nkutoo (enye se wobeka no ho) se: "fa nan abiesa ko anim, dan nifa."
- Asem no ne se wode no reko "Yesu beaee" a ewo faako foforo.

Nkitahodie: Obarima a oye mmaboroni no hiaa nnamfo se wode no be Yesu. Saa ara nso na yen gyidie betumi aboa afoforo se wommra Yesu nkyen.

Agoro: Kye Forgiveness Ntem

Nneema a Wchia:

- ☐ Biribiara nni ho

Senea Wobeye no:

- Paw mmofra 1-2 se "Bone" (won na woye akonnfo). Afoforo nyinaa bedwane wo dan no mu senea wobemma won nkye won.
- Se wokye obi a, obegyina ho. Se obi foforo pe se obo no bra a, obeka asem pa anaa nsem a ekyere odo (ekyer kye ne nsakraee).
- Dwumadi no to nnobae kakra, na eno akyi ye akonnfo foforo.

Nkitahodie: Senea Yesu kye obarima no bone no, saa ara nso na ese se yekye afoforo na yeboa won ma wonya Onyankopon do no.

Agoro: Hena Na Obetumi Asian? (Balance Agoro)

Nneema a Wchia:

- ☐ Tape a wode bo fam se “balance beam”

Senea Wobeye no:

- Fa tape ye kwan ketewa wo fam. Mmofra no benam so ye nokore a won nan nnyae fam.
- Se obiara awie a, ma no nye den kakra (te se se wobedan nan baako so, anaa wobeto won ani mu).
- Awieeee no ka kyere won senea eye anigye se obarima a oye mmoboroni no nam fii ase.

Nkitahodie: Yesu tumi no gyee obarima no nkwa, na esesa ne nkwa nyinaa daa.

Agoro: Kotoku Ho Ntem (Teamwork Nsohwe)

Nneema a Wchia:

- ☐ Ntoma kese
- ☐ Kotoku anaa ntoma (baako biara ma akuw)

Senea Wobeye no:

- Kyere mmofra akuw a woye anan. Akuw biara gyina kotoku/towel so.
- Asem ne se wode won ho nyinaa beye adwuma de kotoku no beye ntem ko fam so, na won mu biara nngyina fam.
- Se obi gyee ne nan fii kotoku no so a, won nyinaa san ko fiase.

Nkitahodie: Senea nnamfonom no yee adwuma kokoo mu de obarima a oye mmoboroni no bree Yesu no, saa ara na ese se yen nnamfo boa yen wo gyidie mu.

ΔΕΝ ΝΑ ΕΥΕ ΔΕΝ ΣΕΝ?

B) Kyε ne bəne nyinaa

Prentwɛ 17.1B

DEN NA EYE DEN SEN?

A

B

Prentwe 17.2A

NSEM A EDA HONAM YAREE ADI

Nan a abubu	Nsam anaa apirakuru
Aniwa nwu	Nan mu mmerewye
Aso nwu / Ateemmere	Esono mu yaw
Bɔkɔɔ	Te wɔ mpaboa a wɔde tu nnipa mu
Ti yaw	Atɔee anaa mframa yaree
Yafunu yaw	Nwunu yaree
Suan	Mmoawa ho mmusuo
Kɔn mu yaw	Hwene mu mogya

Prentwɛ 17.2B

MFATOHŌ A EKYERE AKOMA MMEREWYE

Abufuw	Wunnim sɛ wɔdɔ wo
Anibere	Ka nsem tia nkyerekyere
Wunnim sɛ woka ho	Atirimɔden / Di nkontompo
Ka atorɔ	Nsemmɔne kasa
Mepɛ me de	Werɛhow
Ntie asem	Aniwu
Yɛ bɔne kyere nkurɔfo	Kasa a eyɛ yaw ma nkurɔfo
Ekɛ bɔne ho	Twitwa obi ho wɔ pɛ
Suro	Pɛ nea ɔfoforɔ wɔ
Werɛ ahoɔden	Ho yaw sɛ woyɛɛ bɔne

Prentwe 17.3

MFATOHŌ A EKYERE BŌNE

Atoro	Pɛ nea nkurɔfo wɔ
Kye adee	Ntie asem
Ye bɔne ampa	Fa w'abɔne to obi so
Ntie awofo anaa ɔkyerɛkyerɛfo	Tɛw wɔ agodie anaa sukuu adwuma mu
Kasa a eye yaw ma nkurɔfo	Ye agu nkurɔfo ani
Bɔ obi anaa ye no yaw	Ka atoro de ho fi bɔne ho
Nyaadee na wonkye	Ekye obi a ɔyee wo bɔne
Ka nsem a ekyere ɔtan	Pene so se wonka “Mɛpa wo kyew”
Twitwa obi ho wɔ pɛ	